



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO TSA SELEMO LE SELEMO TSA

NAHA


KEREITI 1


MMETSE - SESOTHO

SETE YA 2: MOHLALA 2012

MEMORANDAMO


KEREITI YA 1 KOTARA YA 2 MOHLALA MEMORANDAMO

| | KARABO E LEBELLETSWENG | MATSHWAO | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----|----|---|---|
| 1. | 16 | 1 | | | | | | | |
| 2. | 9 | 1 | | | | | | | |
| 3. | a. 6 (b) 9 c. 7 | 2 | | | | | | | |
| 4. | a. 4 b. 4 c. 4 | 3 | | | | | | | |
| 5. |  | 1 | | | | | | | |
| 6. | a. <table border="1" data-bbox="494 873 938 952" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td><u>7</u></td> <td><u>8</u></td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> | 5 | 6 | <u>7</u> | <u>8</u> | 9 | 10 | 2 | |
| 5 | 6 | <u>7</u> | <u>8</u> | 9 | 10 | | | | |
| | b. <table border="1" data-bbox="494 985 865 1064" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td><u>6</u></td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </table> | 2 | 4 | <u>6</u> | 8 | 10 | 1 | | |
| 2 | 4 | <u>6</u> | 8 | 10 | | | | | |
| | c. <table border="1" data-bbox="494 1097 954 1176" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>10</td> <td><u>9</u></td> <td>8</td> <td><u>7</u></td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> </table> | 10 | <u>9</u> | 8 | <u>7</u> | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | <u>9</u> | 8 | <u>7</u> | 6 | 5 | 4 | | | |
| 7. | Motso o tloha ho pentshele o ya ho nomoro e nepahetseng. | 4 | | | | | | | |
| 8. | a. 7 b. 6 c. 10 d. 9 e. 8 | 5 | | | | | | | |
| 9. | Motso o yang ho nomoro lebitso e nepahetseng | 3 | | | | | | | |
| 10. | a. 9 b. 8 c. 7 | 3 | | | | | | | |
| 11. | 6, 8, 7 | 5 | | | | | | | |
| 12. | 10, robong, 7, robedi, 5 | 5 | | | | | | | |
| 13. | 10 ,robong , 7 , robedi, , 5 | 5 | | | | | | | |
| 14. | Motso o tloha ho nomoro simbole o ya ho nomoro ya lebitso e nepahetseng | | | | | | | | |

| HO BAPISA LE HO HLOPHISA DINOMORO | | |
|--|--|-------------|
| 1. | a.(Ho feta b)ka tlase ho | 2 |
| 2. | (a) Phokojwe e nale maoto a fetang a moshemane. (b) Baesekele e nale mabidi a mmalwa ho koloi. (c) Ntlo e nale mahlakore a fetang a kgutlotharo. | 2 2 2 |
| 3. | 1, 6, 7, 8, 9 [letshwao bakeng la tatellano e nepahetseng] | 1 |
| 4. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [letshwao bakeng la tatellano e nepahetseng] | 1 |
| 5. | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 | 1 |
| 6. |  | 4 |
| 7. | 9 | |
| THAROLLO YA MATHATA | | |
| 1. | 9 | 1 |
| 2. | 8 | 1 |
| 3. | 9 | 1 |
| 4. | 7 | 1 |
| 5. | 2 | 1 |
| 6. | 2 | 1 |
| 7. | 7 | 1 |
| 8. | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 1 |
| MATSHWAO A DIPALO | | |

| | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | a. 2, 10 b. 3, 4 | 2 2 |
| 2. | a. 5, b. 8 | 2 |
| 3. | a. 5, b. 6, c. 5, d. 9 | 4 |
| | a. 6, b. 4, c. 2 | 3 |




DIPATERONE, DIFANKSHENE LE ALJEBRA





| | | |
|----|--|---|
| 1. | a.  | 3 |
| | b. ☆ † | 2 |

SEBAKA LE SEBOPEHO

| | | |
|----|---|---|
| 1. | A | 1 |
| 2. | A | 1 |
| 3. | B | 1 |

MOMETHO

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Bosiu | 1 |
| 2. |  | 1 |
| 3. |  | 1 |
| 4. |  | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| 5. |   | 1 |
| 6. |   | 1 |